

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.  
 Fòra de Palma ..... 2 1/2  
 Números atrassats ..... 4 »

Sonrà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## UN AMO VEY Y UN MISSATJE NOU.

—L' amo, ¿que voleu que fassa?  
 —Aniràs à etsecayá oliveres.  
 —Jò no vatx pensá à dú ses tisores, ¿que m'en deixaréu unes?  
 —¡Que vol dí ses tisores! ¿Qu' has entès?  
 —Qu' he de aná à etsecayá.  
 —¡Ydò! ¿Has estat tants d'añs à sa *Granja modelo* forèstera, que segons diuen hey enseñan tantes còses, y no sabs que per axò que 't man s' emplea es gatzoll y sa destral?

—Perdonau, l' amo. Si m'haguesseu dit, aniràs à baldà ó afollá oliveres, no vos hauria demanat tisores, sino que hauria près es ganxo ó gatzoll, còm deys, y sa destral, y m'en hauria anat à tirá rama capavall, qu' altre cosa no fan els etsecayadós de rutina.

—Axò es altra cosa! ¿Tú que 'm farás veure que jò no entench s'ofici? Es méu padri era arrendadó y mon pare me deixá es mateix empleo, y ja ténch es méus fiys qui manetjan tres possesions cada un. Y encara que de lletra no'n sé, ni'm fa falta, cad' instant me nombran perito tercero en ses qüestions que sobre terres se móven en es Jutjat de Sant Antoni. ¿Amb qui te pensas haverlès?

—L' amo, jò no pertòch en res es vòstro sobre, ni pretenc darvos llissons; però axò no fa que no haja sentit esplicá còses molt bones sobre Agricultura, y que no haja vist prácticament qu'à Mallorca e fan moltes conrós à la babal-là, sénse sobre qu'es metjen-can.

—¿Com es are!

—Es gatzoll may taya allá ahont vòlen, y ántes de tirá sa rama abax, ha de fé mitja dotzena de tays à s'escorxa de ses branques bones: per axò vos demanava unes tisores que sempre tayan allá ahont les abordan. També vos hauria demanat un xorrag, perque sa destral, en molts de casos, encara fà més mala feyna qu'es gatzoll, que may la fà bona.

—En quant à llevá tròssos d'escòrxa en es cimals y esquexá branques, quant

etsecayeu, es fà molt sovint; però, ¿que té que veure tot axò?

—Lo que jò vos deya, l' amo: que baldan els abres; y qui la paga despues es es propietari y també s'arrendadó.

—Fiet, jò no coneix més tisores que ses qu'empra sa Madònà quant cùs, ses de fé sa garceta à ses mules y ses de tondre auveyes....

—Cap d'aquestes serveix, l' amo. Si voleu veure ses tisores de que vos parl y que ja emplean tots es bons agricultors, anau à can Prats d'es Pas d'en Quint, à can Fidencio Catalan d'es carré d'Odon Colom y à altres ferreteries de Palma, y les vos mostraran.

—Però, hòmo, ¿y qui s'acosta à posá s' es tisores en aquelles rames penjants y tan altes d'es nòstros olivás? ¡Sabs quines escales més llargues qu'haurian mesté! Vaja: es forastés si venian à Mallorca, no farian res, en tant que bravetjan.

—També hey ha tisores que poden tení es mánech més llarch qu'es des vòstro gatzoll. Y si vos armasseu d'un bòn joch d'escales fetes apòsta, còm jò n'he vistes, adelantariau més feyna y la fariau bé.

—Ca, hòmo! Desenganyet. Nòltros may serém forastés. Allà còm allà, y aquí còm aquí. No's possible mudá de sistema, en no sé qu'es propietaris mos donin tot lo que necessitam per introduí nòus mètodes de cultivá ses terres.

—L' amo, jò crech qu'es no sortí de sa rutina se pèrt per uns y p' ets altres: però qui la paga sou vòltros qui no cuhiu es fruyt corresponent à n' es vòstro trabay, per no volè sortí de sa parada de ses sebes. 'Xau passá el temps. Algun dia, tal vegada quant ja serà tart, tocaréu en ses mans sa necessitat de fé pròves y de mudá pràctiques y costums que son sa vòstra ruina.

—Bono, ja vext que tens rahó; però, ¿que n'hem de fé? Per are etsecaya amb so gatzoll y ja 'u veurem....

—Amen.

HONOR JUSEP  
de Calandria.

## UN BALL À FORA PORTA.

Ara qu' amb so Ferro-carril de Ciutat à n' es Pont d' Inca son dues passes, mos pegá s' humorada d' anarhi diumenge passat, amb so *tren* de les dues y tres quarts:

Sa madònà de *Son Salero*, qu' es ben divertida, viuda de tres marits y sense cap infant, estava dreta demunt es portal de ca-séua, tota enlestida, remenant es pèus còm à feñadós y unes mans de apòstol.

Es una dòna d' una corantena d'añs, alta y bisarra, qu'en es seu temps devia havé estada guapòta; però que té uns pèus còm à feñadós y unes mans de apòstol. Prest conequérem sa fòrça d'aquell *brau*, perque quant mos doná sa mà (per seguí sa mòda), heu fé d'un mòdo tan expressiu, qu' es nús d' es mèus dits cruxiren dins aquella prensa. Després d' es *saludo* (més que correspondent) que mos va fé, y mentres parlavem de si feya caló, de s'añada y de ses metles, comparegué una neboda séua tota enjo-yada, gipó de seda amb flocadura, rebosillo de punt tot brodat, faldetes blaives amb perfelans, botetes negres, amb una mà un ventay amb borla, y amb s' altra un joch de castañetes amb flock vermey encès.

Entrá tota resòltia, y quant mos va veure, torná tant vermeye qu' à ses séues galtes hey haurian pogut encendre un lluquet.

Crech que sa nòstra presència l'alliberá d' una bòna reñada per haverse torbada tant. Sa tia, totd'una que la vé, no poguent agontá pús lo que tenia dins es gavatx, li digué:

—Jò 'm pensava que no vendriás.

Ella s'escusá tota empagahida, y se va asseure, anant alèrta à mastegarse ses faldetes.

Jò la 'm mirava de coa d' uy, y ella feya lo mateix.

Era moreneta, de mitjes tayes, boca petita y tan vermeye còm ses roelles de p' es sembrats; uys negres y expressius;

tenia una veu dolsa y estil-lada, mans petites, però comunes, d'un coló de caoba clà, per causa d'es sòl y de sa axada.

Sa madòna mos convidá à aná à San Llatze (mitj'hora lluñy) ahont hey havia un ball, aquest diumenge decap vespre.

Partirem. Es sòl queya à plom demunt aquells camins plens de pols; no feya un ale d'oratge, ensá y enllá trobarem estòls de bergantells que cantant cantant amb sa guiterra devall es brás s'en anavan à n'es ball; per entre ets amel-lés carregats de fuyes y de fruyt y de ses figueres que brostavan, veyem un sembradet d'espiga prima, mitx mustiy, groquet y tot plè d'herba.

Arribarem; y devant sa carrera de una tavèrna, vérem un quadrat de dues fileres de banchs y de cadires, seguent en primera retxa un axam d'atlòtes totes emperifollades. Quant sa que nòltros accompañavem entrá dins es ball, totes ses altres féren xep-à-xeps, y à sa séua cara hey vérem escrita s'enneja.

A un recó hey havia un cadafal fét d'un parey de banchs de fusté y quatre pòsts, ahont sét ó vuyt joves amb guiterres, una mandurria y un violíacompanyan un glosadó.

Dos fadrins que pretenian de cames primes, penjaren es jèch à una estaca, y féren seña à dues atlòtes: y posantse fit à fit comensaren à fé cabrioles, mostrant elles à cada revòlta un parey de ditets de calsa blanca.

Varen ballá altres pareyes; y un enamorat, mentres s'atlòta ballava, li tirá gràpades de confits, qu'ets altres arreplegavan.

Passáren llavò dues palanganes de dolsetes, una botella d'aygordent, y aygo fresca, que tots es qu'hey havia allá féren avall.

Després d'aquellos refresh, altra vegada romperen es ball sa nostra compàrnera amb un jove que la sa menjava amb sos uys; y un'altra al-lòta que duya es puputs ben fets, alta y doblegadissa, amb un bergantell falagué y bon balladó.

Y aquesta endemesa se perllongá, sense gran variació, fins à entrada de nit. Llavò mos despedirem de sa madòna y de sa neboda, prometentlos que no seria aquell es derré pich que les aniriam à veure; y amb axò, mos ne tornàrem vení cap à Ciutat contents y alegres.

UN APRENENT.

## ROMANS.

Amb una mala guiterra  
Qui té mitj menjats es punts;  
Y perque no'l coneguessen  
Sa bèca deimunt ets uys;

Devall un fanal qui feya  
Còm aquell, qui no fa llum;  
Y devant una finestra  
Qu'altre temps l'ha coneugut:

En Jordi dè na Xineta  
Qui's dets hòmos més lletrats  
Qu'hey ha à Santa Catalina  
Y en tot es barrio des Puig;

Glosadó d'aquells qui tenen  
Vena quant han ben begut,  
Vagamundo per ofici,  
Enamorat pe's seus gusts.

D'aquixa manera's posa  
A cantá, devés les vuyt,  
Y antes de cantá s'amoca,  
Tosseix fòrt, y fòrt escup.

«Jò som un d'aquells qui diuen  
S'oli sempre va demunt;  
Axò son jornals qui's tornan  
'Vuy per mí, demà per tú.

Catalina, Catalina  
Més girada que no un fús,  
Més coneuguda que'n Boyra,  
Més mudable que's nulguls.

Més correguda que's ècs,  
Més geugera que no's sum,  
Més dolenta qu'un sòu nòu,  
Més tastada que no es such.

Ydò parlavas de veres  
Quant digueres, tròs de fust,  
Que farias de manera  
Que no't vessin es meus uys?

Ara fas sa desdenosa?  
Ara fas de mí refús?  
Axò son jornals que's tornan  
'Vuy per mí, demà per tú.

Dexa fé qu'aquest cap-vèrjo,  
Que t'ha donats tants de fuus  
Arrib à tení notícia  
Des téus vicis y virtuts:

Dexa fé que de ses mañes  
Qu'has apreses p'es téu ús  
Colqu'anich li don bon conte,  
Que sempre'n tendrà colcun..

Y veurém, Catalineta,  
Qui des dos serà qui fuig;  
Qu'axò son jornals, que's tornan,  
'Vuy per mí demà per tú.

Quant sabrá qu'aquell pagès  
Per'mor de tú ha venuts  
Es quatre muls que tenia  
Y s'es quedat en dejú.

Quant sabrá qu'es Patró'n Tòni  
Qui no's des ménos aguts,  
Per vestirte de Señora  
Va ventá es seus dos llauts.

Quant sabrá qu'aquell senó  
Qui de generós presum  
En quinze dies tengué  
Sa butxaca cap amunt.

Y quant sabrá qu'à tots ells  
Los vares fé... més no es just  
Que jò heu diga, perque en si  
No trayesch a n'es qui ajut:

Quant heu sabrá, Catalina,  
Jò tampòch en voldré pus;  
Qu'axò son jornals que's tornan  
'Vuy per mí demà per tú.»

## CORRESPONDENCIA.

A n'es protestants de sa méua vila:

Mirau de quin gèni som: encare que veja qu'es dirijirme à vòltros, estimats pòs, es pòrde es temps y sa llevó y predicà en desèrt, axí mateix vos vuydi lo que fà al cás y parlarvos amb un llenguatge clà y llampant, d'aquellos asunto que tant vos agrada: des predicados casats y de sa religió forastera.

No vos penseu que venga à trèure quatre capitols de la Sagrada Escritura, per demostrarvos lo tòrt qu'anau.

Lo que sí, vos vench à dí es, que dona llàstima veurervos reunits, vòltros sèt ó vuyt ó els que siau, tots triats cama à cama y antichs camarades, devant es vòstro Mèstre (que may ha estat de xeble) escoltant amb un pam d'oreya, ses males llissons qu'ell vos dona, dins aquella casa que per diferenciarla de ses altres li deys capella.

Lo que vuy que sapieu es que sa gent d'un pòch de critéri vos tracta de tudoses, beneysts y errats de contes; perque diuen que sòls no heu reparat que aquells que vos encaientian tant sa clòsca amb aquelles idèas y vos deyan qu'era hora d'obrir ets uys y de mirá enfòra, estan lo mateix qu'abans, dins ca-séua, sense fé cap demostració pùblica de lo que privadament vos diuen; ni s'agabellan molt amb vòltros quant anau p' es carré, perque no volen que los apuntin amb so dit. Aquests estimats ó diguemlos peixos gròssos, tiran sa pedra, amagant sa mà, y sòls se contentan amb tení un petit forat desde ahont puguen veure, sense essè vists, ses vòstres ximplerries y riures des trist papé que feys vòltros, tots gojosos, en mitx des pòble.

Però me preguntaréu:—Còm es que si ells no se donan à conexa, sabeu que entre nòltros n'hi ha d'aquellos?—Vos ho diré amb pòques paraules. En primé llòch, perque vòltros à pesar seu, vos ne gloriau sempre que teniu ocasió, y en segon, perque aquestes personnes valdement procurin abrigarse bé amb sa capa de bons hòmos, un pich ó altre móstran sa filassa.

Antes de acabá, vuy darvos un consej: y me valdré de ses mateixes expressions que aquests per durvos à pòrde vos diuen: *Obriu ets uys: llevauros bé ses llegaños, y mirau,* (però amb desitx de veure) quines son ses personnes més honrades, més ben vistes y de més prestigi, y quines son ses de manco fama y reputació dins aquest pòble, per después elegirles y pegarlos derrera.

Axò es, ignorants amichs, lo que p' es vòstro bé, vos aconseya

## XEREMIADES.

Diuen que enguañy ses xeremies des bañys de San Juan de Campos sonan tan fort y tan bé. No es raro; suposat que Sant Arnau no ha pensat encara à tapá es forat d'es vent per aquells paratges.

S'Administradó tracta molt bé y molt conforme à tothom, sense distinció de classes, y se destexina perque es dependents servin es llum dret y cumplescan amb ses séues obligacions.

Es Metge, que'es un jovensá madrileño, molt instruit y atent, sab sa manera de teni à lothom content y satisfet, y sobre tot à n'es pòbres, mirantlos amb vertadé interés y aprèci: just à s'en revés d'aquell qu' hey havia l'añ pasat, que segons diuen, no'n tayava tròs de bò.

Es cuyné Rotger tampòch no'u fà malament; suposat que ademés de cumplí lo que oferexen ses séues llistes, serveix amb puntualitat y amb sa netedat deguda.

Y per últim, hey ha també dues mònjes de la Caridat, d'aquelles que dexan es benestà de ca-séua y es divertiments del mon, per essè útils à n'el pròxim; y qu'allá ténen conte à n'es pobrets que van à prendre aquelles aygos, tractantlos d'aquella manera dolsa y afectuosa que elles acostuman.

Amb tot axò ja's veu que es bañistes de Campos estan enguañy d'enorabona, y ses personnes qu'hem anomenades, també.

\* \*

Ara que vé el *Còrpus*, y suposat que s'Ajuntament se compón de pòchs Retigidós, y que no es segú qu'en vajan la mitat à sa funció de la Sèu; tal volta convendrà acursá sa bancalada que pren tot un costat y encara més, de sa gran capella real. D'aquest mòdo podrà oír l'ofici més gent, à sa part de l'òrga. La veritat: trobam que per mitx Ajuntament es massa, un banch tan ecsaltat y llargarut. Però, conste que à nòltros no mos fà nòsa; solem tirarmos à sa part de Sant Pere; tant mos es si l'acursan còm si l'allargan à n'es banch de s'Ajuntament.

\* \*

Es cinch tripulants de l'*Elvira* que's pogueren salvá d'aquell naufratx, son arribats aquests dies à Ciutat.

Lo primé que féren totduna d'have saltat en terra, ija's de rahó!, va essè anà à la Sanch.

Sa Comandancia de Marina y es diaris han ubèrta una suscripció en profit d'aquests náufrechs, que la mà els ho prengué tot.

¡Benhaja sa caridat mallorquina que, amb ocasions axí, may es estada sorda!

\* \*

Hey ha caràctes dignes de essè coneixuts per sa gravedat amb que revestzen es séus actes. Escoltau aquesta, succehida no fà gayre temps entre un mercadé y un senyò propietari pagès.

—Bón dia tenga, Don Daniel.

—Bón dia. ¿De que anau, germá?

—Venç per veure si m' vòl vendre ses serves de Binimorèu.

—Si que les vuy vendre. Seys un pòch.

—Ydò, diga qu'en vòl.

—Esperauvos, ja vos ho diré.

Don Daniel tira d'es calax d'una arquilla, trèu un plech de notes, se pòsa ses uyeres y comènsa à girà fuyes remugant entre dents aquestes paraules: Ses serves de Binimorèu, l'añ coranta valguéren nou i liures. Ses serves de Binimorèu, l'añ coranta un valgueren sèt liures catorze sòus. Ses serves.....

Quant es mercadé va veure qu' es seu negòci se feya amb tanta sòlfa y que hey havia més d'un hora que Don Daniel cercava serves, mitx enfadat li digué:

—Bono, Don Daniel, veja que vòl de ses serves y deix anà tot axò.

—Ses serves de Binimorèu, (continuá es senyó,) l'añ setanta sis valguéren vuyt liures quinze sòus.

—Però, Don Daniel, diga si vòl vendre ses serves ó nou.

—Sí que les vuy vendre. ¿No vos he dit que si? Ses serves..... Are tòca mitx dia y jò no tench missa. Ja tornaréu un altra hora.

Y Don Daniel, sense més ceremònia, tira es plech de ses notes dins es calax, tanca, pren es capell y ja's partit rebent à l'Iglésia.

Es mercadé sortí derrer' ell y encara es s'hora qu'ha de torná à veurel.

D'aquesta casta de señós pasturán (més ben dit: haurian de *pasturá*) per dins Mallorca.

\* \*

Es nòstro may pròu alabat Ajuntament se fon còm una candela: ¡hèlas! No dirém que ja cremi d'es vert; però pòch s'hi falta.

Tres pares de la patria han presentada ja sa dimisió, y n'hi ha dos més que també ja han apareyat papé y ploma.

¡Justament ara que la Sala hauria nata d'unses, amb so cobrá es dèu jornals!

\* \*

Y diuen que s'Ajuntament es estat tan generós, qu'ha determinat no cobrá més qu'un sol jornal d'aquells dèu que mos entimava.

Y ha fet santament. *Puesto que la novia no me quiere, renuncio generosamente á su mano.*

¡Ingrats ciutadans! Encara n'hi haurá que dirán mal d'ell.

\* \*

Per ventura no'u creuréu; però es sa

pura veritat. Heu de sebre, ignorants lectors, qu'aquella famosa fònt des *Pòrticos* ja está acabada, y que aviat l'umplirán.

Ara no més falta estudiá sa manera de que sa manxa que li posarán, no se espeñy cada tres dies.

\* \*

Demà es sa festa de La Trinitat, patrona des gerrés; y anit à sa revetla tòca trèure es mot.

Diuen que es fondos de la festa, s'altra dia, los s'en dugueren; es mot que toca trèure enguañ es: *que los mos tornin!*

## COVERBOS.

A TOTA CASTA D'ESTUDIANTS.—¿Voleu sortí bé d'ets exàmens?—Escoltau un cuento. Devés fèstes de Nadal, un sabateró més pobre que ses rates, deya à un veynat camarada seu:

—¿Sabs, Tòni, que à fòrsa de cabilà he afinat sa manera de trèure sa grossa?

—Diguës, Pere, diguës, (contestava en Tòni, badant un forch d' uys esten-tissos.)

—Ydò sí: comprant tots es billets de sa rifa, per fòrsa l'haurás de trèure.

Are, vòltros estudiants, aplicau el cuento. Es billets son ses llissons. Apreniules bé à totes; y jò vos dich per còsa certa que treureré jòya, es més de Juñy.

¡Pensau llavò quin estiu s'en vendrà més deverit!

\* \*

A un soldat foravilé que s'en havia tornat à casséua amb sa lleccencia, li demanavan una vegada:

—¿Y còm heu deuen fé, per fé un canó d'aquests tan gròssos?

Y es soldat, amb ayres d'homo qui s'en entén, responia:

—Lo millò de fé del mon. Mira: agafas un forat llarch y ben redó: el forras de bronze per tot, fora per un cap: li fas un foradí demunt, y ja tens es canó llest. ¡Axò no sabías?

\* \*

—Diuen qu'es bon ví dona fortalesa à n'es còs, (deya un gat d'ofici,) y jò sé per esperiència qu'es mentida; perque n'he begut molt y d'es bò, y no'm aguant dret.

\* \*

Deya un Jutge à un qu' havia mort un homò:

—¡Malanat de tu! ¡Y encara negarás que tú el matares, quant hey ha dèu personnes que te véren?

—¡Ves quin'una! (responia s'acusat;) ¡dèu personnes!... jo'n presentaré dèu mil que no'm varen veure.

Dos desenfeynats moguérén sa disputa de si el Dimòni era mascle ó femella. Es qui defensava lo derré, li deya à s'altre:

—Tú no negarás que el Dimòni es lo més dolent que hey pòt havè.

—Conforme.

—Ydò bòno: ¿quin es es vent més dolent?

—Sa tramuntana.

—Femella. ¿Quina plaga es sa pitjó?

—Sa pèste.

—Femella. ¿Quin inimich de l'ànima es es més traydó?

—La carn.

—Femella. ¿Quina malaltia péga més fort à ses viñes?

—Sa filoxera.

—Femella. ¿Qui destruex el gènero humà?

—La Mòrt.

—Femella. *Ergo*: si tot lo més dolent es femella, y el Dimòni es lo més dolent de tot, no queda dupte qu'ha d'essè femella. *Testes*, l'Escriptura, que diu qu'es primé pich que vā compareixe à Eva, era una serp; ¡femella!

\*\*

Una vegada un atlòt movia un lòco que, quant no anava desbaratat, el soian enviá à part ó banda.

Es lòco se tregué un capdell de fil y doná un cap à s'atlòt, diguentli:

—Tira y fét enllà.

S'atlòt cregué, y quant s'hagué descapellat tot es fil, que devia fé dèu ó dotz canes, es lòco li digué:

—Mira, te doní per conseix que may per may t'arrambis de més prop à cap lòco: ja pòts amollá.

Y torná à fé un debanay replegant es fil.

S'atlòt, riguent, riguent, li ajudá à debanarló, y quant li arribá su prop per amollarli es cap, es lòco li venta tabacada qu'el vā girá en creu.

—¡Qu'ets de mal entenent! (li va dí;) de bades t'he donat sa mida.

\*\*

Un hortolá molt pobre volgué avesá es seu asset à no menjá.

Es cap de quatre ó cinch dies de dijuni, s'animalet se morí de fam.

—¿Quina llàstima! (deya s'hortolá desconsolat,) are que ja comensava à avesarshí!

\*\*

Contan qu'un escolà y un lleté d'es single passat, entaularen aquesta convèrsa.

—Germá, ¿que duys llet?

—Y bona.

—¿A quant la veneu?

—A tres doblés sa mesura.

—¿Qu'hey heu posat aygo?

—No gens.

—Mirau, que la vuy per di missa; no hey pòt havè aygo; sa missa no valdría,

y tot cauríá demunt sa vostr' ànima; no m'enganeu.

Es lleté qui en mitx de sa séva arriesa y pòca conciencia encare conservava un pòch de temó à Deu, cridá s'escolá de banda y li digué:

—Ydò esperauros un pòch, y la vos donaré de s'altra gèrra.

¡Mirau per quin estil el va havè aquell belitre d'escolá! Si vengués are y volgués torná dí sa séva missa amb llet de sa que venen per dius Ciutat, segurament valdría ménos, perque si no més fos aygo lo qu'hey posan, jencare, encare!

—¡Y no hey ha i'vèl!

\*\*

Una señora va aná à visitá una amiga seuia. S'en entrá dins sa sala, va veure que no hey era, y repará que tots es móbles tenían un dit de pols per demunt.

Llavò li vengué s'ocurrència d'escriure amb so dit per demunt tots, sa paraula: *Porcella*.

L'endemà ses dues amigues se troben en es passetx; y sa qu' havíá feta sa visita vā dí à s'altra:

—Alií, sieta, vatx essè à catéua, y no t'hi vatx trobá.

—Ja m'ho vatx pensá, (respongué s'altra,) quant vatx repará que per demunt ses taules y es piano m'hi havias dexada sa téua targeta.

\*\*

Cansada una atlöteta de tirá indirèctes matrimonials à n'es seu enamorat, que feya es sord, li digué tota enfadada:

—¡Ests s' homo més mal entenent y més ase qu' he vist may!

—Axò es lo que'm sab greu, (va respondre ell); justament per axò no puch consentí à casarme amb tú, qu'ests tan desperta.

## ANUNCIOS

### OBRES MALLORQUINES.

DEVERS DELS HOMOS, original de Silvio Pello, traducció den M. Obrador Bennassar. Conté 52 articles d'instrucció moral y religiosa qu'haurian de sobre de memòria tots es joven-sans del dia. A totes ses llibreries.

COMEDIES DE COSTUMS MALLORQUINES, compòstes den Bartomeu Ferrà, titulades: *Es Calsons de Mestre Lluch*, *Contes veys barayes nous* y *Sa Plagueta des llogués*. Les venen à totes ses llibreries de Ciutat.

POESIAS FANTÁSTICAS en mallorquí, per don Tomàs Aguiló. Les venen à s'imprenta de Felip Guasp.

IDILIS Y CANTS MÍSTICHS, per Mossen J. Verdaguer, amb un pròlech de D. M. Milà y Fontanals. Edició ricament estampada. Se ven al preu de 12 rs. en rústica à sa llibreria de don F. Guasp.

DÉCIMAS SATÍRICAS sobre lo engañós qu'es el mon, etc., compòstes per F. Pelegrí.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIVICH.—*Qui escomunica, descomunica.*  
SEMLANSES.—1. *En que té còrdes.*  
2. *En que té punts.*

3. *En que sól té taules.*  
4. *En que hej sól havè pols.*

FUGA.....—*Qui manetja ôli es dits s'en anta.*  
QUADRAT.....—*Capa-Amor-Poma-Aram.*

CAVILACIÓ.....—*Empedregats.*

ENDEVINAYES.—1. *Un biulò.*—2. *Un penó.*—3. *Un forat.*

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—*Un Sabaté en dilluns, Pere Pexet, Un Músich y Papuys.*

Nòu:—*Un Torré, Un Indioté, Dos Marmolites, Fulleres, Portadora, Organista, Un Suplent y Macarroni.*

Sot:—*A, C, I, T, y Un Punxa engecat.*

Sis:—*Cap-d'arròs y Un Batzòl.*

Cinch:—*Mitx Ignòrant.*

Tres:—*Un Andratxòl.*

Y una no més:—*Xocolatera.*

### GEROGLIFICH.

1 : iii Visca el Rey!!! CCC  
E ... NI .., NO




UN LLENTERNE.

### SEMLANSES.

1. *En que s'assembla un colomé à molts de vestits de dòna?*
2. *¿Y es falçó à un papay ensafat?*
3. *¿Y ses mòdes à ses cireres?*
4. *¿Y una beya à un gavete?*

DOS MARMOLISTES.

### QUADRAT DE PARAULES.



Omplí aquests piclús amb lletres que per llarg y de través digan: sa 1.ª retxa, lo que fan es jugadòs; sa 2.ª una passió; sa 3.ª una planta, y sa 4.ª una vila de Mallorca.

INDIOTÉ.

### PROBLEMA.

Tres jugadòs convenguérén en sé tres jugades, amb sa condició que en cadascuna aquell qui perdria havia de doblá à n'ets altres dos sa cantitat que tenían devant. De ses tres jugades, en perdéren una perhòm, y quant varen havè acabat, se trobáren amb 24 pessetes cadascun.

¿Quantes en tenia cadascun des jugadòs quant se posáren à jugá?

MACARRONI.

### ENDEVINAYA.

Jò som un vey atxacs  
Que me fatich alenant,  
Y s'hòmo més valerós  
No m'alsa la veu devant.  
Som d'un gèni estravagant;  
Y quant me guarda més bê  
Tota persona que'm té,  
Jò m'en vatx d'ella al instant.

B.

(*Ses solucions dissapte qui vè si som vius.*)

22 MATX DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.